WIKIPEDIA

Kamassisk

Kamassisk	
Klassifisering:	uralsk samojedisk sørsamojedisk kamassisk
Bruk	
Var tala i:	Russland
Område:	Sibir
Språkkodar	
ISO 639-3:	xas

Kamassisk er eit utdøydd samojedisk språk i den uralske språkfamilien. Dei næraste slektningane er dei andre sørsamojediske språka selkupisk (som har ca. 1500 talarar), og mator og koibalsk (som døydde ut på 1800-talet).

Kamassisk er eit utdøydd språk, men eit språk som fekk eit andre liv etter sin død. Vi kjenner kamassisk framforalt via feltarbeidet til M.A. Castrén på midten av 1800-talet og arbeidet til Otto Donner. Etter dette gjekk språkforskarane ut i frå at kamassisk var eit utdøydd språk, men rundt 1960 vart det oppdaga at det faktisk eksisterte ein person som kunne kamassisk, Klavdia Plotnikova, eit språk ho hadde lært som barn men i mange tiår snakka berre med seg sjølv. Den estiske språkforskaren Ago Künnap brukte fleire år på å undersøke språket hennar. Plotnikova døydde først i 1989, og med henne er altså kamassisk eit utdøydd språk.

Innhaldsliste

Grammatikk
  Fonologi
    Vokalar
    Konsonantar

Litteratur

Grammatikk

Fonologi

Dei kamassiske fonema er her skrive med det finskugriske fonetiske alfabetet.

Vokalar

Kamassisk har 13 vokalar:

Vokalfonem i kamassisk (finsk-ugrisk alfabet)

ur fr	**r fr**	**m**	**ur b**	**r br**
i	ü		i̮	u
e	ö	ə	e̮	o
ɛ		ä	a	å

Konsonantar

Konsonantfonem i kamassisk (finsk-ugrisk alfabet)

Art.måte	bil	bil+	alv	alv+	pal	pal+	vel	vel+
Ustemt plosiv	p	ṕ	t	ť			k	kʹ
Stemt plosiv	b	bʹ	d	ď			g	
Ustemt frikativ		f	s	ś	š	šʹ	x	x́
Stemt frikativ		δ	z	ź	ž	žʹ	ɣ	
Ustemt affrikat			c	ć	č	čʹ		
Stemt affrikat			ʒ	ʒ́	ǯ	ǯʹ		
Nasal	m	ḿ	n	ń			ŋ	
Halvvokalar	w					j		
Lateralar			l	ĺ				
Tremulantar			r	ŕ				

Litteratur

- Joki, A.J. (Hrsg.) 1944: Kai Donners Kammasisches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik. *Lexica Societatis Fenno-Ugricae* VIII. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki.

v · d · e (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mal:Uralske_spr%C3%A5k&action=edit)

Uralske språk

Samisk:	akkalasamisk · enaresamisk · kemisamisk · kildinsamisk · lulesamisk · nordsamisk · pitesamisk · skoltesamisk · sørsamisk · tersamisk · umesamisk
Austersjøfinsk	estisk · finsk · ingrisk · karelsk · kvensk · livisk · livvisk · meänkieli · vepsisk · votisk · sørestisk
Mordvinsk	erzia · moksja
Marisk	austmarisk · vestmarisk
Permisk	komi · komipermjakisk · udmurtisk
Ugrisk	khanti · mansi · ungarsk
Samojedisk	enetsisk · juratisk · kamassisk · mator · nganasansk · selkupisk · skogsnenetsisk · tundranenetsisk

Denne språkartikkelen er ei **spire**. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å *utvide han (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamassisk&action=edit)*.

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamassisk&oldid=3163300»

Denne sida vart sist endra den 26. august 2019 kl. 21:50.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.